



# Ho na le Mollo Thabeng

Julie Smith-Belton

Kirsty Paxton


Nadene Reignier

# Ho na le Mollo Thabeng

Buka ena ke ya

---







bookdash.org

Every child should own a hundred books by the age of five. To that end, Book Dash gathers creative volunteers to create new African storybooks that anyone can freely print, translate and distribute. Then we work with partners to give those books to preschool children to own.

To find out more, and to download beautiful, open-licensed, print-ready books, visit [bookdash.org](http://bookdash.org).



*Ho na le Mollo Thabeng*  
(*There's a Fire on the Mountain*)

Illustrated by Julie Smith-Belton

Written by Kirsty Paxton

Designed by Nadene Reignier

Translated by Nal'ibali

with the help of the Book Dash participants in the Virtual Book Dash on 15 May 2021.

ISBN: 978-1-77632-536-8

Typeset in Overlock and Noto Sans

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Licence**  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

You are free to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) this work for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the following license terms:

You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions: You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


# Ho na le Mollo Thabeng

Julie Smith-Belton

Kirsty Paxton

Nadene Reignier





Nna le metswalle ya ka  
re na le papadi eo  
re ratang ho e bapala.

"Ho na le mollo thabeng. Balehang,  
balehang! Kukh'umlilo kwezontaba.  
Baleka, baleka!"





Yaba ka letsatsi le leng ho ba le mollo  
wa nnete thabeng. E ne e le mollo o  
tshabehang mme wa tuka, wa tuka.



Meaho e meholo, ya kgale ya tjha,  
dibuka tsa tjha, difate le jwang  
tsa tjha. Helikoptara ya tshela  
metsi mollong mme batimamollo  
ba sebete ba tshela metsi ka  
dihousephaepe tsa bona.



Mme batho ba *ile* ba baleha. Ba  
phamola dibuka tsa bona mme ba  
baleha mosi le malakabe.





Kamora matsatsi a malelele a mararo, malakabe  
a ho qetela a ne a tinngwe.

Baditimamollo jwale ba ne ba ka phomola.





Methipolohong ya thaba ho ne ho le hotsho.  
Ha re tsamaya thabeng, seo re neng re se bona  
feela ke majwe le dihlahla tse tjheleng.

Pelo tsa rona di ne di le bohloko haholo.



Ho fihlela ka tsatsi le leng ... ho hlahella  
bokgubedunyana ka hara botsho boo.

"Sheba, sheba. Ke eng hola?"





Bokgubedunyana  
boo ba hola ba  
holo ho fihlela bo  
eba bottle jwalo ka  
dishweshwe tsa mollo,  
tse telele tse kgahlisang  
tse nang le ditshepe  
tse kgubedu tse leketlang  
bakeng sa dipalesa.






Yaba ho latela dipalesa tse kgolo tse kgubedu tse phatlohang di hlahella ka hodima botala jwaloka volkheno. Di ne di shebahala jwaloka ditjhubu tse tenya tse kgubedu tse nang le metsu e mesehla ka hodimo le diphetale tse kgolo tse kgubedu.

Matheba a mata a ne a hola hohle lehlakoreng la thaba, a fetola botsho ho ba jwang bo botala le dihlahla tse nyane.



Hape ho ne ho ena le difene tsa asparakase tse hlahellang diqanthananyaneng tse bileng teng kamora pulā.



Le *watsonia* e  
telele e mmala  
wa lamunu le  
o pinki.



Ese kgale mosiko wa thaba  
o ne o kwaheſtwe ke dimela  
tseo re esokang re di bona  
ka dilemo tse ngata.



Thaba e tletse bophelo bo botjha!

